



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Peakanyo le Selotamohlala tša Lenaneopeakanyo la Ngwaga (ATP) la go Boetša Sekeng

Leleme la Gae: Sepedi



Mphato 2 Kotara 3



Diteng

| | |
|--|-----------|
| Matseno | 1 |
| Dinyakwa tša mananeopeakanyo a ngwaga a thuto (ATP) a go boetša sekeng | 2 |
| Mabokgoni a leleme la gae | 2 |
| Diteng tša Leleme la gae | 2 |
| Ditumatlhaka le go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | 2 |
| Go tšweletša setlwaedi sa go ithuta polelo | 5 |
| Setlwaedi seo se šišintšwego sa thuto ya motheo sa Leleme la gae sa beke le beke | 6 |
| Mešomo yeo e šišintšwego ya SEHLOPHA SA MOTHEO YA LELEME LE GAE (yeo e bolelago ka dinyakwa tša ATP) | 7 |
| Ditumatlhaka Le Go Bala Ka Sehlopha Sa Go Hlahlwa | 15 |
| Lenaneo la ditumatlhaka: leleme la gae: Sepedi | 16 |
| Foreimi ya peakanyo le selota mohlala | 20 |
| Lenaneo la teko | 31 |
| Lenaneotekolo: Sehlopha sa Motheo, Leleme la gae | 31 |
| MPHATO 2 Kotara 3: Mohlala wa mošomo wa teko ya semmušo | 34 |



Matseno

Thobela barutiši mephathong ya motheo,

Leuba la COVID-19 le re tlogetše le thlotlo e kgolo kudu thutong. Ge re boela go thuto yeo e tlwaelegilego ya ka mehla, re swanetše gore ka moka re šome ka thata le ka bohlale gore thuto ya rena e kgone go hlapologelwa.

Se se bohlokwa kudu dithutong tša motheo moo bana ba swanetšego go ithuta mabokgoni a motheo a go bala le go ngwala. Afrika Borwa e ya go hloka gore o kgone go ruta bana mabokgoni a, gore bana ba se kgone go bala fela eupša ba tle ba kgone le go 'balela go ithuta'.

Tokomane ye, e hlamilwe ka tsela yeo e lego gore e tla go thuša gore o fihlelele se. Re na le boitshepo bja gore ge o ka latela peakanyo ye ka tatelano ya yona, o ka kgona go buša nako yeo e re lahlegetšego ya go ruta le go ithuta gomme o fihliše bana go legato leo re nyakago gore ba be go lona.

Re rata go go leboga pele ga nako ka maikemišetšo a gago le go šoma ka thata ka mokgwa woo go hlokagalago go wena.

O tloga o aga setšhaba e le ka nnete.

Re le lakaletša tše botse fela kotareng yeo e tlogo,

Sehlopha sa DBE/ NECT sa lenaneopeakanyo la ngwaga le dilotamehlala



Dinyakwa tša mananeopeakanyo a ngwaga a thuto (ATP) a go boetša sekeng

- Go na le dibeke tše 10 mo go di ATP tša DBE tša go boetša sekeng tša kotara ya 3.
- Dibeke tše tše 10 di arogantšwe ka ditikologo tše 5 tša thuto.
- Mo tikolong yenngwe le yenngwe ya beke tše pedi, dikarolo ka moka tša go ithuta polelo di swanetše go akaretšwa ka tsela ye, go šomišwa bonnyane bja nako:

| BONNYANE BJA NAKO YEO E ABILWEGO YA SEPHOLEKE (CAPS) | MPHATO 1 | MPHATO 2 | MPHATO 3 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Go theeletša le go Bolela | Metsotso ye 45 | Metsotso ye 45 | Metsotso ye 45 |
| Go bala le ditumatlhaka | Di iri tše 4 le metsotso ye 30 | Di iri tše 4 le metsotso ye 30 | Di iri tše 4 le metsotso ye 30 |
| Mongwalo | Iri ye 1 | Metsotso ye 45 | Metsotso ye 45 |
| Go ngwala | Metsotso ye 45 | Iri ye 1 | Iri ye 1 |
| PALOMOKA | DI IRI TŠE 7 | DI IRI TŠE 7 | DI IRI TŠE 7 |

Mabokgoni a leleme la gae

- ATP ya go boetša sekeng ya Leleme la gae, e beakantšwe ka tsela yeo e lego gore e tla laetša morutiši gore ke mabokgoni afe ao a swanetšego go a aga go karolo enngwe le enngwe ya polelo.
- Go bohlokwa go lemoga gore dibekeng tše dingwe le tše dingwe tše pedi, mabokgoni ao a swanetšego go tšweletšwa a swana go karolo enngwe le enngwe. Se se ra gore go na le poeletšo e ntši gore mabokgoni a kgone go tšweletšwa.

Diteng tša Leleme la gae

- Go tikologo enngwe le enngwe ya beke tše pedi, barutiši ba swanetše go kgetha tabakgolo.
- Tabakgolo ye ke yona e tla tlhathago diteng tša tikologo yeo.
- Ka mohlala, Ge morutiši a ka kgetha tabakgolo yeo e rego '**Lepatlelong la dipapadi**', ke moka diteng ka moka di swanetše go tswalana le tabakgolo ye, go akaretša le:
 - Tlotlontšu** yeo e rutwago, mohl.: **bapala, namela, moswinki, kotsi, bose, kgahliša** bj.bj.
 - Dikoša goba merumokwano** yeo e rutwago, mohl.: **Tšhwene ke marara**
 - Kanegelo ya **Go bala mmogo goba go bala ka go abelana** yeo e balwago, Mohl.: Kanegelo yeo e bitšwago: **Kotsi lepatlelong la dipapadi!**
 - Mošomo wa go ngwala** woo barutwana ba swanetšego go o dira mohl.: **Ngwala ditemana tše pedi ka seo se diragetšego lepatlelong la dipapadi.**

Ditumatlhaka le go bala ka sehlopha sa go hlahlwa

- Diteng fela tšeo di sa amanego le tabakgolo ke ditumatlhaka le lenaneo la go bala ka sehlopha sa go hlahlwa.
- Gore bana ba tle ba kgone go ithuta go bala, ba swanetše go rutwa medumo ya polelo ka tatelano le go kopantšha le go kgaogantšha medumo yeo.
- Ke moka, ba swanetše go itlwaetša go bala mantšu le dikanegelo ba šomiša tsebo ya bona ya ditumahlaka go bitša mantšu.

A re bone gore ke mabokgoni afe le diteng dife tšeo di tšwelelago ka gare ga ATP ya MPHATO 2 KOTARA 3:

| KAKARETŠO YA ATP YA GO BOETŠA SEKENG: MPHATO 2 KOTARA 3 | |
|--|---|
| GO THEELETŠA LE GO BOLELA | |
| 1 | O bolela ka maitemogelo a gagwe, mohlala, o hlalosa ditaba ntle le go bušetša |
| 2 | O theeletša ditaello ka tatelano gomme a araba ka tshwanelo. |
| 3 | O theeletša ntle le go tsena seboledi ganong, o laetša go hlompha seboledi. |
| 4 | O botšiša dipotšišo gore a kwešiše. |
| 5 | O tšea karolo go dikahlaahlo, a botšiša a bile a araba dipotšišo |
| 6 | O šišinya ditharollo tša bothata |
| 7 | O theeletša dikanegelo gomme a akanya go re bofelo bo ka ba bjang, goba a ipopela bofelo bja kanegelo |
| 8 | O theeletša kanegelo a nyaka dintlha ka botlalo gomme a araba dipotšišo tša go nyaka tlhalošo |
| 9 | O anega dikanegelo tše bonolo a fetola segalo le tlhaloso ya lentšu |
| 10 | O šomiša tlotlontšu ye e oketšegago ka mehla ge a bolela |
| 11 | O šomiša polelo ya maleba go batho ba ba fapanego |
| 12 | O bapala karolopapadi ya maemo a a fapanego |
| 13 | O araba dithai le metlae. |
| 14 | O bolela metlae le dithai a šomiša polelo ka boikgopolelo |
| DITUMATLHAKA | |
| Temošo go morutiši: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Netefatša gore o kopantšha le go kgaogantša mantšu:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Go theeletša ka tsebe (temogo ya ditumatlhaka)</i> • <i>Ka tsebe le ka pono (DITUMATLHAKA)</i> | |
| 1 | O lemoga tswalano ya ditlhaka le medumo yeo e rutilwego ka moka, go akaretša: medumotee, ditumammogotswakanywa, ditumanošitswakanywa le ditumammogopedi. |
| 2 | O bala mantšu go tšwa go ao a rutilwego ka thuto ya ditumatlhaka mo mafokong le dingwalweng tše dingwe. |
| 3 | O ithuta go peleta mantšu a lesome ka beke a go tšwa go dithuto tša ditumatlhaka le mantšupono. |
| 4 | O lemoga dinokotumammogo tše di šomišitšwego mo mantšung |
| 5 | O hlopha mantšu a legoro le tee go ya ka tumatlhaka ya ona, mohlala, hlom ola , hlok ola , bef a , kef a |
| 6 | O a lemoga ebile o a bala: |
| a | Ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi, mohlala: tl, th, ts, ph, sw |
| b | Ditumanošapedi tša go swana, Mohlala: “oo” ka go poo, tloo le “ee” ka go lee, meetse |
| c | Bontši mathomong a lentšu, Mohlala: di, ma |
| d | Bopa mantšu a ditlhaka tše tharo le tše nne a šomiša ditlhakatee le modumo wa ditlhakapedi tšeo a ithutilego tšona mo kotareng ye, mohlala, ata, aga, aba, epa, uta, rema, pana, bala: nyama, nyala, pholo, phoka |
| e | Ditumammogo tša tumatlhaka ya go tswakwa tša go thoma le tša go fetša mantšu go bopa le go arogantšha mantšu, mohlala, mpheng , mpšheng , mpšeng , nthong |
| f | Morumokwano mo mantšung a go swana le: ne-ng, ma-ng, bja-ng |
| g | Ditumammogo tša modumo wa tlhakapedi tša ka mehla (ng) mafelelong a lentšu, mohlala, sekol ong , torop ong , leihl ong , tseb eng |

MONGWALO

- 1 O Hlama ditlhaka tše kgolo le ditlhaka tše nnyane ka tshwanelo le ka lebelo le legolo le nepagalo
 - 2 O tlogela sekgoba seo se lekanego magareng ga mantšu a lefoko
 - 3 O šomiša didirišwa tša mongwalo ka tshwanelo: phensele, sephumodi, rula
 - 4 O netefatša tebano le go swana: Ditlhaka tše nnyane le ditlhakakgolo lentšung
 - 5 O šomiša mongwalo wa go gatiša go mengwalo ka moka ya dikgatišo tša go ngwala.
 - 6 O a kopolla le go ngwala dipaterone tša mongwalo wo o kopanego goba mongwalo wa mothikitho
 - 7 O thoma go ithuta le go ngwala mongwalo wo o kopanego
- *Mohuta wa mongwalo o laolwa ke pholisi ya sekolo ya mongwalo goba pholisi ya Profense*

GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA

Dintlha tša morutiši:

- *Bea baithuti ka dihlopha tša bokgoni bja go swanago bja go bala.*
- *Kgetha segwalwa/puku yeo e swanetšego maemo a sehlopha se sengwe le se sengwe.*
- *Theeletša leloko le lengwe le lengwe la sehlopha ge le bala gomme o mo thuše ge a le gare a bala.*

- 1 O šomiša ditumatlhaka, mantšupono, bokgoni bja go lebeledišiša popego le pileletšo ya mantšu ge a bala
- 2 O šomiša bokgoni bja tebeledišišo ya popego le boteng bja sengwala go kwešiša.
- 3 O tšwela pele go aga tlotlontšu ya mantšupono
- 4 O bala ka thelelo yeo e oketšegago le maikutlo
- 5 O thoma go dira boitekolo bja pileletšo ya gagwe ya medumo le kwešišo ge a bala

GO IPALELA

- 1 O bala ka go hlaboša ge a balela mogwera
- 2 O ipalela: dipuku tše dikopana le direto
- 3 O bapala dipapadi tša go bala ebile o dira mešomo yeo e gatelelago bokgoni bja go bala le tlotlontšu

GO BALA MMOGO/ GO BALA KA GO ABELANA

- 1 Phapoši ka moka e bala puku le morutiši / Ba theeletša le go latela ge morutiši a bala puku
- 2 Ba lemoga tatelano ya ditiragalo kanegelong
- 3 O lemoga lefelo leo kanegelo e diragalago go lona.
- 4 O šomiša bokantle bja puku le diswantšho go akanya gore kanegelo e mabapi le eng.
- 5 O araba dipotšišo tša boemo bja godimo go ya ka sengwalwa seo se badilwego
- 6 O fa kgopolo ya gagwe ka seo se badilwego
- 7 O lemoga mahlalosešagotee le maganetši
- 8 O kgona go hlatholla tshedimošo go tšwa go ditafola tše bonolo tša go swana le tšhupamabaka

GO NGWALA

Dintlha tša morutiši:

- *O šomiša mešomo ya go bala mmogo goba go bala ka go abelana go dira tšhupetšo ya mogwa wa go ngwala (peakanyo, go ngwala ga pele le go phatlalatša).*
- *Efa bana mesetwana goba foreimi ya go ngwala go thuša bana go ngwala dikanegelo tša bona*

- 1 O tšea karolo go dipoledišano tša go kgetha sehlogo seo go ngwalwago ka sona.
- 2 O peleta mantšu ao a tlwaelegilego gabotse ebile o leka go peleta mantšu a go se tlwaelege a šomiša tsebo ya ditumatlhaka.
- 3 O aga bobolokelo bja gagwe bja mantšu le pukuntšu
- 4 O balela molekane sengwalwa sa gagwe
- 5 O a bala le go ahlahlala sengwalwa sa gagwe le molekane.

GO NGWALA

1 O feleletša mešomo ya go ngwala yeo e akaretšago peakanyo, go ngwala la mathomo le go phatlalatša:

- a Temana e tee ya bonnyane mafoko a mahlano, ka maitemogelo a gagwe goba ditiragalo tša go swana le ditaba tša tšatši ka tšatši
- b Temana 1- 2 ya mafoko a seswai ka maitemogelo a gago goba ditiragalo.
- c Sengwalwa sa go go ntšha maikutlo go swana le karata ya gore motho a fole, poskarata bj.bj.
- d Kanegelo ya mong ya bonnyane mafoko a tshela

2 O lemoga le go šomiša polelo gabotse, go akaretša le:

- a Maswaodikga: dikhutlo, difegelwana, maswao a potšišo, maswao a makalo, ditlhakakgolo
- b Mašala
- c Maina
- d Madiri
- e Lebaka la bjale
- f Lebaka leo le fetilego
- g Lebaka leo le tlogo

Go tšweletša setlwaedi sa go ithuta polelo

- Tsela enngwe e kaone kudu ya go netefatša gore o šomiša nako yeo e abilwego gabotse gore o kgone go fetša mabokgoni ka moka ao a lego ka gare ga ATP, ke go tšweletša setlwaedi sa go ithuta polelo.
- Ka tlase go na le setlwaedi seo se šišintšwego sa beke le beke, seo se ka šomišwago tikologong ya beke tše pedi
- Setlwaedi se se šomiša nako BONNYANE BJA NAKO yeo e abetšwego Leleme la gae (Di iri tše 7)
- Setlwaedi se se rulagantšwe gore se ka šoma mephatong ka moka

Setlwaedi seo se šišintšwego sa thuto ya motheo sa Leleme la gae sa beke le beke

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | NAKO: PALOMOKA | NAKO: GO THEELETŠA LE GO BOLELA | NALO: GO BALA LE DITUMAHLAKA | NALO: MONGWALO | NAKO: GO NGWALA |
|------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Mošupologo | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | Bomolomo | metsotso ye 15 | metsotso ye 15 | | | |
| | MONGWALO | Teko yeo e sego ya molao | metsotso ye 15 | | metsotso ye 15 | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ka go abelana | 15 metsotso ye | | 15 metsotso ye | | |
| | GO NGWALA | Go ngwala ka go abelana le mokgwa wa go ngwala | metsotso ye 30 | | | | metsotso ye 30 |
| Labobedi | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | metsotso ye 30 | | metsotso ye 30 | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Ruta medumo ye meswa le mantšu | metsotso ye 15 | | metsotso ye 15 | | |
| | MONGWALO | Ruta medumo ye meswa le mantšu | metsotso ye 15 | | | metsotso ye 15 | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ka go abelana | metsotso ye 15 | | metsotso ye 15 | | |
| Laboraro | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | metsotso ye 30 | | metsotso ye 30 | | |
| | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | Bomolomo | metsotso ye 15 | metsotso ye 15 | | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Ruta mantšu a maswa le medumo | metsotso ye 15 | | metsotso ye 15 | | |
| | MONGWALO | Ruta ditlhaka a maswa le mantšu | metsotso ye 15 | | | metsotso ye 15 | |
| Labone | GO NGWALA | Go ngwala ka go abelana le mokgwa wa go ngwala | metsotso ye 30 | | | | metsotso ye 30 |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | metsotso ye 30 | | metsotso ye 30 | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go itlwaetša ditumatlhaka | metsotso ye 15 | | metsotso ye 15 | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ka go abelana | metsotso ye 15 | | metsotso ye 15 | | |
| Labohlano | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | metsotso ye 30 | | metsotso ye 30 | | |
| | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | Bomolomo | metsotso ye 15 | metsotso ye 15 | | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go boeletša ditumatlhaka | 15 metsotso ye | | 15 metsotso ye | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ka go abelana | 15 metsotso ye | | 15 metsotso ye | | |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | 30 metsotso ye | | 30 metsotso ye | | |
| | | | Di iri tše 7 | metsotso e 45 | Di iri tše 4 le metsotso e 30 | metsotso e 45 | Iri e 1 |

Naa o a bona gore kabo ya nako ya karolo ye nngwe le ye nngwe e nepagetše?

Mešomo yeo e šišintšwego ya SEHLOPHA SA MOTHEO YA LELEME LE GAE (yeo e bolelago ka dinyakwa tša ATP)

- Ka lebaka la gore bokgoni bjoo bo swanago bo swanetše go tšweletšwa, ekaba kgopolo e kaone go dira mešomo yeo e swanago beke le beke.
- Se se netefatša gore o akaretša mabokgoni ka moka ao a hlokagalago go ya ka ATP
- Gape e dira gore go ruta le go ithuta go sepele gabotse. Ge bana ba šetše ba tlwaetše mešomo ye. Ga go sa hlokega nako ye ntši ya go hlalosa.
- Peakanyo yeo e latelago e šišinya mešomo yeo o ka tlwaelago go e dira beke le beke gore o kgone go fihlelela dinyakwa tša ATP.
- Moo mabokgoni a itšego goba diteng di swanetšego go akaretšwa (go ya ka ATP), tše le tšona di akareditšwe.
- Temošo: Barutiši ba swanetše go šomiša pukutšhomo ya DBE moo go swanetšego.

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|------------|---|---|---|
| Mošupologo | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | Mešongwana ya bomolomo | <ul style="list-style-type: none"> • Hlagiša tabakgolo • Ruta mantšu a mararo a tlotlontšu ya tabakgolo • Ruta koša goba morumokwano |
| | MONGWALO | Teko yeo e sego ya semolao | <ul style="list-style-type: none"> • Efa baithuti teko yeo e sego ya semolao go bona ge eba ba gopola medumo le mantšu tšeo di rutilwego peleng • Lebelela mongwalo– go hlama ditlhaka, ditlhakagolo, dikgoba |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ Go bala ka go abelana PELE RE BALA | <ul style="list-style-type: none"> • Pele re bala • Laetša baithuti diswantšho tša kanegelo • Ba kgopele ba go botše gore go diragala eng • Ba kgopele gore ba dire dikakanyo • Ba kgopele gore ba lemoge lefelo la ditiragalo |
| | GO NGWALA (Beke 1 ya tikologo 1) | Go ngwala mmogo le mokgwa wa go ngwala: PEAKANYO | <ul style="list-style-type: none"> • Botša barutwana sehlogo sa go ngwala • Botša barutwana tiro ya go ngwala yeo o e kgethilego, mohl: <ul style="list-style-type: none"> a Temana e 1 ya mafoko a 6 b Temana e 1 goba tše 2 tša mafoko a 8 c Karata ya o fole ka pela / poskarata • Laetša baithuti go BEAKANYA GO NGWALA. • Kgopela dikgopolo tša peakanyo (Go ngwala mmogo) • Botša baithuti gore ba feleletše dipeakanyo tša bona (Ba se ke ba kopisa) |
| | GO NGWALA (Beke 2 ya tikologo 1) | Go ngwala mmogo le mokgwa wa go ngwala: RULAGANYA | <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala sengwalwa sa gago sa pele letlapeng • Ngwala lenaneotekolo la go rulaganya letlapeng • Laetša baithuti go RULAGANYA dingwalwa tša bona ba šomiša lenaneotekolo (go ngwala mmogo) • Botša baithuti gore ba rulaganya dingwalwa tša bona goba tša balekane. |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|------------|------------------------|--|--|
| Mošupologo | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala sehlopha sa go hlhlwa DIHLOPHA TŠE 2 X METSOTSO E 15 SEHLOPHENG | <ul style="list-style-type: none"> Dudiša baithuti gabotse ba sware mošomo wa ditumahlaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela) Balang go tšwa dipadišong goba pukutšhomong ya DBE (Sehlopha sa bokgoni bjoo bo swanago) Bušeletša mantšu a ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha Efa sehlopha sengwala seo se ba lekanego go ya ka boemo bja bona. Theeletša moithuti yo mongwe le yo mongwe a bala ka bo yena. |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Labobedi | GO BALA & DITUMATLHAKA | Ruta modumo wo moswa le mantšu | <ul style="list-style-type: none"> Šoma ka tatelana o latela lenaneo la ditumatlhaka tša polelo ya geno Ruta baithuti go bala modumo o moswa Ba rute go bala mantšu ao a šomišago modumo wo moswa le medumo yeo mengwe yeo e šetšego e rutilwe (Mantšu a go bileletšegago) Ba laetše go kgaogantšha le go kopantša mantšu Dira mešomo ya pukutšhomo ya DBE yeo e swanetšego |
| | MONGWALO | Ruta leletere le leswa le mantšu | <ul style="list-style-type: none"> Ke kakanyo ye botse go tswalanya mongwalo le ditumatlhaka Ruta baithuti go ngwala tlhaka goba modumo wo ba o rutilwego (Mephato ya 2&3 – mongwalo wo o kgomaganego) Ruta baithuti go ngwala mantšu le mafoko ao a šo mišago modumo Thuša baithuti ka mokgwa wa maleba wa go swara phensele, wa go dula, wa go hlama ditlhaka, sekgoba le bogolo bja ditlhaka Dira mešomo ya pukutšhomo ya DBE yeo e swanetšego |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| Labobedi | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ Go bala ka go abelana Go bala la mathomo | <ul style="list-style-type: none"> Go bala la mathomo Balela barutwana kanegelo ka thelelo le ka maikutlo Ema gomme o hlalose moo go hlokegago Laetša o be o hlalose popopolelo, yeo e akaretšago: <ul style="list-style-type: none"> a Maswaodikga b Mahlalosetšagottee c Maganetši d Bontši – ‘di’ and ‘ma’ Morago ga go bala, botšiša dipotšišo tša mohuta wo: <ul style="list-style-type: none"> a Go gopola (mang, kae, neng, eng, bj.bj) b Tatelano (Go diregile eng pele, sa go latela, sa mafelelo) c Dikgopolo tša gago (o ratile / o nagana eng ka / bj.bj) |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa Dihlopha tše 2 Metsotso ye 15 sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela) Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago) Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|----------------------------------|------------------------|---|
| Laboraro | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | Mešongwana ya bomolomo | <ul style="list-style-type: none"> Ruta mantšu a 3 a tlotlontšu ya tabakgolo Opela koša goba morumokwano Dira mošomo wa bomolomo, mohl: <ul style="list-style-type: none"> a Ditaba – Kgopela baithuti ba 2 go abelana ka ditaba tša bona b Bokgoni bja go anega – Kgopela barutwana go itirela kanegelo yeo e sepelelanago le tabakgolo gomme ba abelane le balekane ba bona. c Dipapadi – Bapala papadi ya polelo d Metlae – Kgopela baithuti ba 2 go dira metlae goba dithai |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|---------------------------------------|--|--|
| Laboraro | GO BALA & DITUMATLHAKA | Ruta modumo le mantšu | <ul style="list-style-type: none"> • Šoma ka tatelano o latela lenaneo la ditumatlhaka tša polelo ya geno • Ruta baithuti go bala modumo o moswa • Ba rute go bala mantšu ao a šomišago modumo wo moswa le medumo yeo mengwe yeo e šetšego e rutilwe (Mantšu a go bileletšegago) • Ba laetše go kgaogantšha le go kopantšha mantšu • Dira mešomo ya pukutšhomo ya DBE yeo e swanetšego |
| | MONGWALO | Ruta tlhaka le leswa le mantšu | <ul style="list-style-type: none"> • Ke kakanyo ye botse go tswalanya mongwalo le ditumatlhaka • Ruta baithuti go ngwala tlhaka goba modumo wo ba o rutilwego (Mephato ya 2&3 – mongwalo wo o kopanego) • Ruta baithuti go ngwala mantšu le mafoko ao a šomišago modumo • Thuša baithuti ka mokgwa wa maleba wa go swara phensele, wa go dula, wa go hlama ditlhaka, sekgoba le bogolo bja ditlhaka • Dira mešomo ya pukutšhomo ya DBE yeo e swanetšego |
| | GO NGWALA (Beke 1 ya tikologo) | Mokgwa wa go ngwala le go ngwala ka go abelana GO NGWALA LA MATHOMO | <ul style="list-style-type: none"> • Gopotša barutwana ka mošomo wa go ngwala • Ngwala peakanyo ya gago letlapeng • Ngwala moseto/foreimi ya go ngwala letlapeng • Laetša baithuti GO NGWALA LA MATHOMO(Go ngwala ka go abelana) • Botša barutwana go šomiša dipeakanyo tša bona le meseto ya bona go NGWALA LA MATHOMO |
| | GO NGWALA (Beke 2 ya tikologo) | Mokgwa wa go ngwala le go ngwala ka go abelana PATLALATŠA LE GO TŠWELETŠA | <ul style="list-style-type: none"> • Gopotša barutwana mošomo wa bona wa go ngwala • Ngwala mošomo wa gago wa mathomo le thulaganyomo letlapeng • Lebelela di thulaganyo gape • Laetša barutwana go phatlalatša le go ngwala gape ka bokgwari go sena diphošo, le go tsenya sethalwa ba phatlalatše sengwalwa sa bona • Botša baithuti gore ba abelane sengwalwa sa bona le molekane – ba balelane |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| Laboraro | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa Dihlopha tše 2 Metsotso ye 15 sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela) Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago) Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| Labone | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go itlwaetša ditumatlhaka | <ul style="list-style-type: none"> Bušeletša medumo ye 2 yeo e rutilwego ka Labobedi le ka Laboraro Dira mošomo wa ditumatlhaka le baithuti ka phapošing, mohl: <ul style="list-style-type: none"> a Kopantšha medumo go dira mantšu b Kgaogantšha mantšu ka medumo c Kgaogantšha mantšu ka dinoko d Kgaogantšha mantšu ka hlogo le moselana e Hlopha mantšu ka magoro f Dira mošomo wo o swanetšego wa pukutšhomo ya DBE |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ Go bala ka go abelana GO BALA LA BOBEDI | <ul style="list-style-type: none"> Go bala la bobedi Balela baithuti kanegelo ka thelelo le ka maikutlo Morago ga go bala, botšiša dipotšišo tšeo di akaretšago: <ul style="list-style-type: none"> a Tatelano (Go diregile eng pele, sa go latela, sa mafelelo) b Kgopolo ya gago (Naa o ratile / Naa o nagana eng ka/ bj.bj) c Boemo bja godimo (ke ka lebaka la eng o nagana gore / Ge nkabe o le ___ o be o tla dira eng / Naa o ka dira kgokaganyo le... / bj.bj.) Kgopela baithuti gore ba hlame dipotšišo tša bona ka kanegelo gomme ba botšiše molekane |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| Labone | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa Dihlopha tše 2 Metsotso ye 15 sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela) Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago) Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Labohlano | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | Mešongwana ya bomolomo | <ul style="list-style-type: none"> Ruta mantšu a mararo a tlotlontšu ya tabakgolo Opela koša goba morumokwano Dira mošomo wo mongwe wa bomolomo, mohl: <ul style="list-style-type: none"> a Bea baithuti ka dihlopha tša go ahlaaha sengwalwa, ba šomiša moseto/foreimi (Ke ratile... / ga se ka rata... / ke nagana gore sengwalwa se se ngwadilwe go ...) b Bokgoni bja go anega – kgopela baithuti go šoma ka sehlopha gomme ba tle ka sehlogo seo ba se kwanetšego ka sehlopha |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go itlwaetša ditumatlhaka | <ul style="list-style-type: none"> Bušeletša medumo ye mebedi yeo e rutilwego ka Labobedi le Laboraro, gammogo le medumo ye mengwe yeo e rutilwego mo kotareng ye Dira mošomo wa ditumatlhaka le baithuti ka phapošing, mohl: <ul style="list-style-type: none"> a Kopantšha medumo go bopa mantšu b Arogantšha mantšu ka medumo c Bopa mantšu o šomiša medumo – Go humana mantšu d Ngwala mafoko a gago o šomiša mantšu a ditumatlhaka e Dira mošomo wo o swanetšego wa pukutšhomo ya DBE |

| LETŠATŠI | KAROLO | MOŠOMO | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO |
|-----------|-----------------------------------|--|---|
| Labohlano | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala mmogo/ Go bala ka go abelana MORAGO GA GO BALA | <ul style="list-style-type: none"> • Morago ga go bala • Dira mošomo wa go tsitsinkela sengwalwa ka mokgwa wo o tseneletšego, mohl: <ul style="list-style-type: none"> a Go bapala karolo ya moanegwa – Bea baithuti ka dihlopha gore ba bapale kanegelo b Mafelelo a maswa – Botša baithuti gore ba itirele mafelelo a maswa a kanegelo gomme ba hlalose tše balekane ba bona c Ba hlalosa kanegelo ka sehlopha– leloko le lengwe le le Ingwe la sehlopha le hlalosa kanegelo ka tatelano d Hlalosa kanegelo le mogwera – molekane yo mongwe le yo mongwe o hlalosa karolo ya kanegelo ka tatelano ya maleba e Kakaretšo – Moithuti o mongwe le o mongwe o hlalose tša molekane gore kanegelo e mabapi le eng ka mafoko a 2-3 |
| | GO BALA & DITUMATLHAKA | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa Dihlopha tše 2 Metsotso ye 15 sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> • Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela) • Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE • Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago) • Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha • Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona • Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena |

Naa o lemogile gore ka gare ga karolo enngwe le enngwe ditlwaedi di a latelwa? Lebelela ge e ba o lemogile ditlwaedi tšeo di akareditšwego:

MEŠOMO YA BOMOLOMO

Mošupologo: Hlagiša tabakgolo, Ruta mantšu a mararo a tlotlontšu ya tabakgolo, Ruta koša goba morumokwano

Laboraro: Ruta mantšu a tlotlontšu, Opelang koša goba morumokwano, dira mošomo o mongwe

Labohlano: Ruta mantšu a tlotlontšu, Opelang koša goba morumokwano, dira mošomo o mongwe

DITUMATLHAKA & MONGWALO

Mošupologo: Dira teko yeo e sego ya semolao go lekola tsebo ya tumatlhaka le mongwalo

Labobedi: Ruta modumo wo moswa le mantšu; Ruta go ngwala ditlhaka le mantšu

Laboraro: Ruta modumo wo moswa le mantšu; ruta go ngwala ditlhaka le mantšu

Labone: Dira mošomo wa go itlwaetša medumo ya ditumatlhaka yeo e rutilwego

Labohlano: Dira mošomo wa go itlwaetša medumo ya ditumatlhaka yeo e rutilwego

GO BALA MMOGO/ GO BALA KA GO ABELANA

Mošupologo: Pele re bala

Labobedi: Go bala la mathomo

Labone: Go bala la bobedi

Labohlano: Morago ga go bala

GO NGWALA

Beke 1 Mošupologo: Peakanyo

Beke 1 Laboraro: Go ngwala la mathomo

Beke 2 Mošupologo: Rulaganya

Beke 2 Laboraro: Go phatlalatša le go tšweletša

Naa se se a kwagala? Ke diphetogo dife tšeo o nyakago go di dira?



Ditumatlhaka Le Go Bala Ka Sehlopha Sa Go Hlahlwa

Bjalo ka morutiši wa mephatong ya motheo, maikarabelo a gago a magolo ke go netefatša gore baithuti ka moka ba kgona go bala!

Tlhahlo ya motheo yeo o swanetšego go e latela ge o ruta ditumatlhaka ke:

1 Netefatša gore o na le lenaneo la ditumatlhaka leo le feletšego, leo le akaretšago medumo ka moka ya leleme la geno.

- Lenaneo la ditumatlhaka la Sepedi Leleme la gae la NECT le loketšwe ka tlase – Hle lokologa go le šomiša goba go šomiša lenaneo le lengwe le le lengwe leo le laetšwe ke Profense, sediko goba sekolo.

2 Latela lenaneo la ditumatlhaka gabotse. O dire medumo gabotse ka tatelano:

- Netefatša gore barutwana ba kgona go kwa modumo, le go lemoga modumo mantšung.
- Ruta baithuti tswalano gare ga ditlhaka le medumo – le gore modumo o lebelelega bjang.
- Itlwaetše go kopantšha modumo le medumo ye mengwe yeo o e tsebago go bopa mantšu.
- Bala dingwalwa tšeo di na go le mantšu a modumo.
- Bušeletša medumo yeo e rutilwego kgafetša.

Tlhahlo ya motheo yeo o swanetšego go e latela ge o ruta go bala ke:

- 1** Bea baithuti ka bokgoni bjo bo swanago bja go bala.
- 2** Bitša sehlopha sa go bala gomme o netefatše gore sehlopha se sengwe le se sengwe se go balela bonnyane gatee ka beke.
- 3** Leka go theeletša baithuti bao ba sokolago gatee goba gabedi ka beke.
- 4** Šomiša sengwalwa seo se lekanetšego boemo bja sehlopha – ka dihlopha tše dingwe o tla swanelwa ke go bušeletša medumo le go bopa mantšu.
- 5** Ge o šoma le sehlopha, theeletša moithuti yo mongwe le yo mogwe a bala ka bo yena.
- 6** Ruta baithuti go bileletša medumo ya mantšu ao ba sa a tsebego – Ge moithuti a fihla go lentšu leo a sa le tsebego, mo thuše go le bileletša medumo ya lona. O seke wa le tshela goba wa bitša moithuti o mongwe gore a le bale.
- 7** Ka nako ya go bala ka sehlopha sa go hlahlwa, bea baithuti ka bobedi gore ba kgone go feleletša mešomo ya go bala mmogo mola wena o le gare o šoma le sehlopha se sennyane.



Lenaneo la ditumatlhaka: leleme la gae: Sepedi

- Go bohlokwa go ruta baithuti ditumatlhaka tša polelo ka tatelano.
- Medumo yeo e rutwago go lenaneo la Sepedi polelo ya gae la NECT e latelantšwe ka mo tlase – lokologa go šomiša se bjalo ka thlahlo.
- Ka lebaka la Leuba la Covid-19, baithuti ba bantši ba paletšwe ke go ithuta dikarolo tše bohlokwa tša ditumatlhaka.
- Humana gore ke medumo efe yeo baithuti ba sa e tsebego gomme o šomane le lenaneo ka tatelano gore baithuti ba kgone go tseba medumo yeo.

Hle lemoga:

- **Medumo yeo e lego ka plokong ye sehla** ke yeo e tšwelelago ka gare ga ATP ya MPHATO 2 Kotara 3 (ka godimo ga medumo ya hlakatee ka moka)
- Netefatša gore baithuti ba tseba medumo ye
- Go tlaleletša se, ruta baithuti mafelelo ao a tlwaelegilego go swana le: ‘-ng’.

| DITUMATLHAKA | | | | Lekola |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Modumo wa tumatlhaka | Mantšu a pileletšo | | | |
| a | | | | |
| b | | | | |
| l | l-a-l-a = lala | b-a-l-a = bala | | |
| e | e-l-a = ela | b-e-l-a = bela | l-e-l-a = lela | |
| m | m-a-l-a = mala | l-e-m-a = lema | e-m-a = ema | |
| o | o-m-a = oma | l-o-m-a = loma | m-o-m-a = moma | |
| i | i-l-a = ila | i-l-e = ile | i-m-a = ima | |
| d | d-i-l-a = dila | m-a-d-i = madi | l-e-d-i-m-o = ledimo | |
| u | d-u-l-a = dula | b-u-l-a = bula | m-a-b-u = mabu | |
| p | p-u-l-a = pula | p-u-d-i = pudi | p-e-l-o = pelo | |
| r | r-e-r-a = rera | r-o-m-a = roma | r-e-m-a = rema | |
| n | n-a-m-a = nama | n-a-b-a = naba | n-e-l-a = nela | |
| k | k-o-b-o = kobo | k-o-b-a = koba | k-u-k-a = kuka | |
| j | j-e-l-a = jela | j-e-l-e = jele | j-a-s-e = jase | |
| t | t-a-t-e = tate | t-a-b-a = taba | t-e-m-a = tema | |
| f | f-e-t-a = feta | f-e-l-a = fela | f-o-f-a = fofa | |
| g | g-a-m-a = gama | g-o-l-a = gola | g-a-t-a = gata | |
| s | s-e-g-a = sega | s-o-l-a = sola | s-e-f-a = sefa | |
| š | š-a-l-a = šala | l-e-š-o-b-a = lešoba | l-e-š-a-k-a = lešaka | |
| h | h-e-m-a = hema | h-u-m-a = huma | h-u-e-t-š-a = huetša | |
| w | w-e-n-a = wena | w-e-l-a = wela | l-e-w-a = lewa | |

| DITUMATLHAKA | | | | Lekola |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| Modumo wa tumatlhaka | Mantšu a pileletšo | | | |
| y | y-e-n-a = yena | y-o-n-a = yona | b-o-y-a = boya | |
| ts | ts-o-g-a = tsoga | ts-e-l-a = tsela | ts-e-b-e = tsebe | |
| hl | hl-a-p-i = hlapi | hl-a-n-o = hlano | hl-a-k-a = hlaka | |
| lw | lw-a-l-a = lwala | lw-e-l-a = lwela | b-e-f-e-lw-a = befelwa | |
| tl | tl-a-l-a = tlala | tl-o-g-a = tloga | tl-o-š-a = tloša | |
| sw | sw-a-r-a = swara | sw-a-y-a = swaya | sw-a-b-a = swaba | |
| kg | kg-a-k-a = kgaka | kg-a-l-a = kgala | kg-a-r-a = kgara | |
| th | th-a-b-a = thaba | th-a-k-a = thaka | th-o-th-a = thotha | |
| oo | m-oo-k-a = mooka | m-oo-k-i = mooki | ph-oo-f-o-l-o = phoofolo | |
| ee | b-ee-l-a = beela | l-ee-b-a = leebe | m-ee-t-s-e = meetse | |
| ng | ng-a-p-a = ngapa | ng-a-k-a = ngaka | ng-a-ng-a = nganga | |
| nt | nt-a = nta | nt-o-m-a = ntoma | nt-e-p-a = ntepa | |
| mp | mp-a = mpa | mp-a-tl-a = mpatla | mp-a-l-e-l-a = mpalela | |
| ph | ph-o-k-a = phoka | ph-u-l-a = phula | ph-u-m-u-l-a = phumula | |
| ny | ny-a-k-a = nyaka | ny-a-l-a = nyala | l-e-ny-a-l-o = lenyalo | |
| mm | mm-a-l-a = mmala | mm-u-š-o = mmušo | mm-o-l-e-d-i = mmoledi | |
| nn | nn-a = nna | m-o-nn-a = monna | nn-a-k-o = nnako | |
| aa | m-aa-k-a = maaka | m-aa-n-o = maano | b-aa-g-i = baagi | |
| nw | e-nw-a = enwa | nw-e-g-a = nwega | nw-e-š-a = nweša | |
| šw | šw-a-b-a = šwaba | šw-a-b-i-l-e = šwabile | šw-e-u = šweu | |
| kh | kh-u-t-a = khuta | kh-u-p-a = khupa | m-o-kh-u-kh-u = mokhukhu | |
| ii | d-ii-l-a = diila | t-ii-š-a = tiiša | b-o-d-ii-d-i = bodiidi | |
| ll | m-o-ll-o = mollo | s-e-ll-o = sello | b-o-f-o-ll-a = bofolla | |
| kw | kw-e-l-e = kwele | kw-a-t-a = kwata | l-e-kw-a-t-a = lekwata | |
| hw | hw-i-l-e = hwile | hw-i-b-i-d-u = hwibidu | hw-i-b-i-l-a = hwibila | |
| tš | tš-e-a-n-g = tšeang | tš-o-l-a-n-g = tšolang | l-e-tš-a-n-g = letšang | |
| rw | m-o-rw-a = morwa | rw-a-l-a-n-g = rwalang | rw-e-š-a = rweša | |
| fš | fš-e-g-a = fšega | l-e-fš-e-g-a = lefšega | fš-e-g-i-š-a = fšegiša | |
| gw | gw-a-b-a = gwaba | s-e-gw-a-gw-a = segwagwa | m-o-gw-a-p-a = mogwapa | |
| bj | bj-a-l-a = bjala | bj-o-k-o = bjoko | bj-e-tš-e = bjetše | |
| fs | l-e-fs-ie-l-o = lefsielo | m-a-fs-ie-l-o = mafsielo | l-e-fs-i-k-a = lefsika | |
| my | my-e-my-e-l-a = myemyela | my-e-my-e-tš-e = myemyetše | my-e-my-e-l-o = myemyelo | |
| tw | b-e-tw-a = betwa | g-a-tw-a = gatwa | r-e-tw-a = retwa | |

| DITUMATLHAKA | | | | Lekola |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Modumo wa tumatlhaka | Mantšu a pileletšo | | | |
| tlw | tlw-a-e-l-a = tlwaela | tlw-a-e-tš-e = tlwaetše | o-tlw-a = otlwa | |
| tsw | tsw-a-k-a = tswaka | tsw-a-l-a = tswala | tsw-i-n-y-a = tswinya | |
| tsh | tsh-e-l-a = tshela | tsh-e-l-e = tshele | tsh-e-tš-e = tshetše | |
| psh | psh-i-o = pshio | d-i-psh-i-o = dipshio | i-psh-i-n-a = ipshina | |
| thw | thw-a-l-a = thwala | thw-e-tš-e = thwetše | thw-a-thw-a-š-a = thwathwaša | |
| ngw | ngw-a-l-a = ngwala | ngw-a-n-a = ngwana | l-e-ngw-a-l-o = lengwalo | |
| kgw | kgw-a-r-a = kgwara | kgw-a-th-a = kgwatha | l-e-kgw-a-r-a = lekgwara | |
| hlw | hlw-a-e-l-a = hlwaela | m-o-hlw-a = mohlwa | hlw-e-k-i-š-a = hlwekiša | |
| nkwe | nkwe-e = nkwe | nkwe-e-l-e = nkwele | nkwe-e-š-a = nkweša | |
| ntl | ntl-o = ntlo | ntl-a-b-a = ntlaba | ntl-i-š-a = ntliša | |
| nts | nts-e-b-a = ntseba | nts-e-b-i-š-a = ntsebiša | nts-e-b-i-l-e = ntsebile | |
| ntš | ntš-e-a = ntšea | ntš-ee-l-a = ntšeela | ntš-o-l-a = ntšola | |
| tlh | tlh-a-b-a = tlhaba | tlh-a-k-a = tlhaka | tlh-a-k-e-n-g = tlhakeng | |
| khw | khw-a-e-r-e = khwaere | s-e-khw-a-m-a = sekhwama | l-e-khw-e-khw-e = lekhwekhwe | |
| mph | mph-a-k-a = mphaka | mph-a-t-o-n-g = mphotong | mph-a-l-a = mphala | |
| ntw | ntw-a = ntwala | ntw-e-l-a = ntwela | ntw-e-š-a = ntweša | |
| mpš | mpš-a = mpša | d-i-mpš-a = dimpša | t-o-mpš-a = tompša | |
| nyw | d-ie-nyw-a = dienywa | a-nyw-a = anywa | b-e-a-k-a-nyw-a = beakanywa | |
| tšh | tšh-a-b-a = tšhaba | tšh-e-l-a = tšhela | tšh-e-m-o-n-g = tšhemong | |
| nth | nth-o-m-a = nthoma | nth-e-k-e-l-a = nthekela | nth-i-b-a = nthiba | |
| nkg | nkg-o = nkgo | nkg-o-m-a = nkgoma | nkg-a-m-a = nkgama | |
| tšw | tšw-a-f-a = tšwafa | tšw-e-l-e = tšwele | tšw-e-l-e-tš-a = tšweletša | |
| nthw | nthw-a-l-e-l-a = nthwalela | nthw-a-d-i-š-a = nthwadiša | | |
| ntsw | ntsw-a-l-a = ntswala | ntsw-a-l-e-l-e-l-a = ntswalelela | | |
| pšh | pšh-e-l-e = pšhele | pšh-e-g-a = pšhega | | |
| nkgw | nkgw-a-th-a = nkgwatha | nkgw-e-t-e = nkgwete | | |
| ntlh | ntlh-a-k-i-š-a = ntlhakiša | ntlh-o-r-e-n-g = ntlhoreng | | |
| nngw | nngw-a-p-a = nngwapa | nngw-a-l-e-l-a = nngwalela | | |

| DITUMATLHAKA | | | Lekola |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------|
| Modumo wa tumatlhaka | Mantšu a pileletšo | | |
| mpsh | mpsh-a = mpsha | mpsh-i-k-e-l-a = mpshikela | |
| mpšh | mpšh-e = mpšhe | d-i-mpšh-e = dimpšhe | |
| tshw | tshw-a-r-a = tshwara | tshw-e-l-e = tshwele | |
| tšhw | b-o-n-tšhw-a = bontšhwa | g-a-n-tšhw-a = gantšhwa | |
| tlhw | tlhw-a-e-l-a = tlhwaela | m-o-tlhw-a = motlhwa | |
| ntlw | ntlw-a-n-a = ntlwana | ntlw-a-e-l-a = ntlwaela | |
| ntšh | ntšh-a = ntšha | ntšh-a-b-a = ntšhaba | |
| ntsh | ntsh-e-p-a = ntshapa | ntsh-o-b-a = ntshoba | |
| ntšw | ntšw-e-l-e = ntšwele | ntšw-e-l-e-tš-a = ntšweletša | |
| ntšhw | kg-a-ntšhw-a = kgantšhwa | b-o-ntšhw-a = bontšhwa | |
| ntshw | ntshw-a-r-a = ntshwara | ntshw-e-š-a = ntshweša | |
| ntlhw | ntlhw-a = ntlhwa | d-i-ntlhw-a = dintlhwa | |



Foreimi ya peakanyo le selota mohlala

- O ka kgetha go šomiša goba go se šomiše setlwaedi seo le hlalositšwego karolong ya go feta.
- Ntle le kgetho ya gago ya setlwaedi, o swanetše go akaretša dikarolo ka moka tša polelo tša beke.
- Gape gopola go lebelela nako yeo e abetšwego karolo e itšego mo bekeng. Bona letlakala la 4.
- Nyaka thlahlo go kakaretšo ya ATP ya go boetša sekeng mo letlakaleng la 5.
- Šomiša selotamohlala seo se latelago go dira rekhoto e bonolo ya mošomo woo o o dirago beke le beke.

Gopola gore, Lenaneothuto leo le beakantšwego la NECT MPHATO 1-3 Leleme la gae Sepedi le ka kgona go fegollwa mo letlakaleng la: www.nect.org.za

Tabakgolo 1:

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| BOMOLOMO | TLOTLONTŠU: | | TLOTLONTŠU: | |
| | KOŠA/MORUMOKWANO: | | KOŠA/MORUMOKWANO: | |
| | MEŠOMO E MENGWE: | | MEŠOMO E MENGWE: | |
| DITUMATLHAKA | MEDUMO: | | MEDUMO: | |
| | MEŠOMO: | | MEŠOMO: | |
| MONGWALO | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | |

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| GO BALA KA GO ABELANA | SENGWALWA: | | SENGWALWA: | |
| | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | |
| | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | |
| GO NGWALA | SEHLOGO LE TIRO: | | SEHLOGO LE TIRO: | |
| GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA | DINTLHA: | | DINTLHA: | |

Tabakgolo 2:

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| BOMOLOMO | TLOTLONTŠU: | | TLOTLONTŠU: | |
| | KOŠA/MORUMOKWANO: | | KOŠA/MORUMOKWANO: | |
| | MEŠOMO E MENGWE: | | MEŠOMO E MENGWE: | |
| DITUMATLHAKA | MEDUMO: | | MEDUMO: | |
| | MEŠOMO: | | MEŠOMO: | |
| MONGWALO | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | |

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| GO BALA KA GO ABELANA | SENGWALWA: | | SENGWALWA: | |
| | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | |
| | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | |
| GO NGWALA | SEHLOGO LE TIRO: | | SEHLOGO LE TIRO: | |
| GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA | DINTLHA: | | DINTLHA: | |

Tabakgolo 3:

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| BOMOLOMO | TLOTLONTŠU: | | TLOTLONTŠU: | |
| | KOŠA/MORUMOKWANO: | | KOŠA/MORUMOKWANO: | |
| | MEŠOMO E MENGWE: | | MEŠOMO E MENGWE: | |
| DITUMATLHAKA | MEDUMO: | | MEDUMO: | |
| | MEŠOMO: | | MEŠOMO: | |
| MONGWALO | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | |

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| GO BALA KA GO ABELANA | SENGWALWA: | | SENGWALWA: | |
| | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | |
| | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | |
| GO NGWALA | SEHLOGO LE TIRO: | | SEHLOGO LE TIRO: | |
| GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA | DINTLHA: | | DINTLHA: | |

Tabakgolo 4:

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| BOMOLOMO | TLOTLONTŠU: | | TLOTLONTŠU: | |
| | KOŠA/MORUMOKWANO: | | KOŠA/MORUMOKWANO: | |
| | MEŠOMO E MENGWE: | | MEŠOMO E MENGWE: | |
| DITUMATLHAKA | MEDUMO: | | MEDUMO: | |
| | MEŠOMO: | | MEŠOMO: | |
| MONGWALO | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | |

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|--|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| GO BALA KA GO ABELANA | SENGWALWA: | | SENGWALWA: | |
| | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | |
| | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | |
| GO NGWALA | SEHLOGO LE TIRO: | | SEHLOGO LE TIRO: | |
| GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA | DINTLHA: | | DINTLHA: | |

Tabakgolo 5:

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| BOMOLOMO | TLOTLONTŠU: | | TLOTLONTŠU: | |
| | KOŠA/MORUMOKWANO: | | KOŠA/MORUMOKWANO: | |
| | MEŠOMO E MENGWE: | | MEŠOMO E MENGWE: | |
| DITUMATLHAKA | MEDUMO: | | MEDUMO: | |
| | MEŠOMO: | | MEŠOMO: | |
| MONGWALO | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: | |

| Mošomo | Beke 1 | Lekola | Beke 2 | Lekola |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| GO BALA KA GO ABELANA | SENGWALWA: | | SENGWALWA: | |
| | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | | DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: | |
| | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA: | |
| GO NGWALA | SEHLOGO LE TIRO: | | SEHLOGO LE TIRO: | |
| GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA | DINTLHA: | | DINTLHA: | |

Lenaneo la teko

Teko ya go ithuta

- Lenaneotekolo leo le latelago le akaretša bokgoni bja bohlokwa bja tšweletšo ya go bala le go ngwala bjoo baithuti ba swanetšego go bo kgona gabotsebotse mo sehlopheng sa motheo.
- Go na le mabokgoni a bohlokwa a go bala le go ngwala ao baithuti ba swanetšego go a kgona mafelelong a Mphato wa 3.
- A go na tsela ya ka pela go bay a bonolo ya go lekola ‘teko ya go ithuta’ goba teko yeo e tšwelago pele(ya ka mehla).
- Gore o dire se gabotse, o ka nyaka go leka dintlha tše di latelago:
 - a** Dira **puku ya go ngwala/rekhota kelo** gomme o dule o na le yona ka dinako tšohle.
 - b** Swaya puku ye bjalo ka puku ya **SEPHIRI**.
 - c** **Eba le karolo ya moithuti yo mongwe le yo mongwe** ka mo pukung ye.
 - d** O swanetše go dula **o lekola gore baithuti ba šoma bjang** ge letšatši le legare le eya gomme **o ngwale dintlha tša seo o se lemogilego sa go sepelelana le mabokgoni a**.
 - e** Bea šedi go baithuti bao e lego gore **ga ba dire tšwelopele**, o **šome le bona** gore o kgone go ba **thuša mo mo ba sokolago**.

Lenaneotekolo: Sehlopha sa Motheo, Leleme la gae

| | |
|---|---|
| TŠHOMO PHETIŠI | ✓ |
| O latela melao le maikemišetšo a ka phapošing | |
| O laola maikutlo a gagwe | |
| O šoma ka bo yena | |
| O kgona go šoma gabotse le sehlopha | |
| O kgona go tsepelela le go feleletša mešomo ka nako yeo e lekanetšego | |
| O a gopola le go tswalanya thuto yeo a rutilwego kgale le thuto ye mpsha | |
| O kgona hlama le go tshwara ditswalano tše diswa gabotse | |
| O kgona go kgotlelela dithlotlo – ga a hwe matwa | |
| GO THEELETŠA LE GO BOLELA | ✓ |
| E tlhabolla le go šomiša tlotlontšu ya bothata | |
| O latela ditšhupetšo | |
| O botšiša dipotšišo | |
| O araba dipotšišo gabotse, a šomiša mafoko a bothata ka go oketšega. | |
| O šomiša mabokgoni a go bolela le dipoledišano gabotse | |
| TEMOGO YA MEDUMO & DITUMATLHAKA | ✓ |
| O kgaogantšha mantšu ka medumo ka molomo | |
| O kopantšha medumo ka molomo go bopa mantšu | |
| O lemoga le go bala medumo ka moka yeo a e rutilwego (O ithuta dikgokaganyo tša ditlhaka le medumo) | |
| O kopantšha le go kgaogantšha mantšu ao a ngwadilwego ka medumo yeo a e rutilwego | |

| | |
|--|---|
| GO BALA | ✓ |
| Ka mehla o leka go bileletša medumo (bitša medumo) ya mantšu a šomiša tsebo ya ditlhaka le medumo | |
| O bala dingwalwa tša matlakalatšhomo gabotse le ka thelelo yeo. | |
| KWEŠIŠO | ✓ |
| <i>Mo sehlopheng sa motheo, mabokgoni a a swanetše go agiwa ka nako ya Go bala mmogo/go bala ka go abelana – Ka nako yeo morutiši a balelago dingwalwa tša bothata godimo.</i> | |
| O laetša kgahlego le go nyaka go tseba ka kanegelo yeo e balwago | |
| O araba dipotšišo tše bonolo gabotse | |
| O laetša go gopodišiša le go latelanya diriragalo ge a araba dipotšišo tša 'ke ka lebaka la eng'. | |
| O kgona go akaretša ditiragalo tša bohlokwa tša kanegelo yeo e baletšwego godimo. | |
| O hlatholla lebaka goba molaetša wa kanegelo yeo e badilwego | |
| O kgona go gopola le go tswalanya ditiragalo tša dikanego tše di fetilego le kanegelo e mpsha | |
| MONGWALO | ✓ |
| O swara phensele le didirišwa tša go ngwala gabotse – a šomiša mokgwa wa go kgwahliša ka menwana ye meraro gabotse | |
| O kgona go hlama ditlhaka ao a rutilwego gabotse e bile a bonagala gabotse | |
| O ngwala ka lebelo leo le lekanego – O kgona go fetša mošomo ka nako yeo e abilwego | |
| GO NGWALA | ✓ |
| O šomiša go ngwala go tšweletša dikgopolo tša gagwe (Ga a kopise) | |
| O ngwala ka noši (O šomiša maano a go ngwala go feleletša mešomo ya go ngwala yeo a e filwego) | |
| O šomiša tsebo ya kwano ya ditlhaka le medumo go ngwala mantšu (mopeleto wa boihlamelo) | |
| O balela thaka tša gagwe sengwalwa sa gagwe | |

Teko ya thuto

- O ka kgetha go itirela **Teko Ya Semolao** go ya ka tlhahlo yeo e filwego go Karolo ya 4 yeo e rulagantšwego ya **SEPHOLEKE(CAPS)**.
- Ntle ga moo, go na le mohlala wa **Teko ya semolao ya Kotara ya 3** ka tlase. O ka šomiša teko ye ya semolao ka mokgwa woo e lego ka gona goba o ka e fetola gore e swanelane le phapoši ya gago.
- Go na le 'Karata ya meputso' yeo o ka tsenyago meputso ya baithuti ya karolo enngwe le enngwe.

Re tshepha gore o tla hwetša tlhahlo ye ya teko e le bohlokwa.

| Teko ya thuto: Karata ya meputso | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Maina a baithuti | GO THEELETŠA LE GO BOLELA | DITUMATLHAKA | GO BALA & KWEEŠIŠO | MONGWALO | GO NGWALA | KAKARETŠO | | | |
| | O theeletsā tatlano ya ditaelo gome a araba gabotse | O theeletsā dintlha kanegeelong gome a araba dipotšišo tšeo di bullegilego | O bopa mantšu a šomiša medumo yeo e rutilwego ngwaga wo | O kgona go lemoga ditumмого tswakanywa le ditumamого tša tlhakapedi | O balela godimo go tšwa pukung ya boemo bja gagwe šomiša mantšupono, ditumathaka, le bokgoni bja kwešišo ya popego le pileletšo ya medumo. | O araba dipotšišo tša bonolo O a akanya O beakanya ditiragalo ka tatlano | O netefatša gore go na le go swana le tebano: ya dithlaka tše nyane le dithlaka tše kgolo lentšung | O ngwala ditemana tše 1-2 (ka matemogelo a gagwe goba ditiragalo. O šomiša maswaodikga gabotse. | |
| Nomoro ya teko | Tekolo ya ka phapošing | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

MPHATO 2 Kotara 3: Mohlala wa mošomo wa teko ya semmušo

| 3.1: GO THEELETŠA LE GO BOLELA / KWEŠIŠO | |
|--|--|
| MAIKEMIŠETŠO | <p>O a theeletša ebile o tšea karolo go šomana le sengwalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O araba dipotšišo tše bonolo ka dintlha tša sengwalwa • Araba dipotšišo tšeo di bulegilego ka sengwalwa • Latelanya ditiragalo tša sengwalwa ka tshwanelo • Dira kakanyo ka motšearolo mo sengwalweng |
| TIRAGATŠO | <ul style="list-style-type: none"> • Se se ka dirwa nako engwe le engwe go tloga go Beke 4 go ya go Beke 7 • Dira se ka Labohlano ka nako ya Mošomo wa Bomolomo: Go ahlaahla sengwalwa sa sa go bala mmogo. GO BALA: Mošomo wa morago ga go bala |
| MOŠOMO | <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša kanegelo ya go bala mmogo ya beke ya go feta • Dudiša baithuti gabotse gore ba kgone go dira mošomo. • Ke moka, bitša baithuti ka o tee ka o tee go tla tafoleng ya gago gomme ba dire teko. • Kgopela baithuti gore ba arabe potšišo e 1 goba tše 2 ka sengwalwa gomme ba arabe mehuta ye ya dipotšišo: <ul style="list-style-type: none"> Dipotšišo ka dintlha tša sengwalwa 1 mang..? 2 eng...? 3 neng...? 4 bjang...? 5 kae...? Dipotšišo tšeo di bulegilego 1 Ke ka lebaka la eng o nagana gore...? 2 Naa o ka kgona go dira kgokaganyo...? 3 Ge nkabe o le....O be o tla? Ke ka lebaka la eng? Tatelano 1 Naa go diregile eng mathomong a kanegelo? 2 Naa go diregile eng mafelelong a kanegelo? 3 Naa go diregile eng ka morago ...? 4 Naa go diregile eng pele: ...goba...? Go akanya 1 Naa o akanya gore go diregile eng ka motšearolo...mafelelong a kanegelo? Ke ka lebaka la eng? 2 Naa o akanya gore go diragetše eng go....mafelelong a kanegelo? Ke ka lebaka la eng? • Leka baithuti o šomiša rubriki ya ka mo fase. |

| RUBRIKI | LEGATO LA 1 TEKANYETŠO 1-2 | LEGATO LA 2 TEKANYETŠO 3-4 | LEGATO LA 3 TEKANYETŠO 5-6 | LEGATO LA 4 TEKANYETŠO 7 |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| Dipotšišo tše bonolo ka dintlha | Moithuti ga a gopole selo go tšwa kanegelong. | Moithuti o gopola dintlha tše dinnyane go tšwa kanegelong le gona ka hlohloletšo. | Moithuti o gopola dintlha ka moka go tšwa kanegelong ka hlohloletšo e itšego. | Moithuti o gopola dintlha ka moka go tšwa kanegelong gabotse, ka lebelo le ka thelelo |
| Dipotšišo tše di bulegilego | Moithuti ga a kgone go araba dipotšišo tše di bulegilego ka sethalwa gabotse | Moithuti o araba potšišo yeo e bulegilego ka thekgo ye itšego | Moithuti o kgona go araba potšišo yeo e bulegilego ka sengwalwa eupša ga a kgone go fahlela karabo ya gagwe | Moithuti o kgona go araba potšišo yeo e bulegilego ka sengwalwa ebile o kgona go fahlela karabo ya gagwe |
| Tatelano | Moithuti ga a kgone go latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng | Moithuti o kgona go latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng ka thekgo ye itšego. | Moithuti o kgona go latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng eupša o tšea nako e telele. | Moithuti o latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng gabotse le ka lebelo |
| Go akanya | Moithuti ga a kgone go akanya gabotse ka moanegwa goba ka se sengwe go tšwa sengwalweng. | Moithuti o akanya ka moanegwa goba se sengwe seo se tšwago kanegelong ka thekgo ye itšego. | Moithuti o akanya ka moanegwa goba se sengwe seo se tšwago kanegelong ntle le thekgo. | Moithuti o dira kakanyo e botse ka moanegwa goba se sengwe seo se tšwago kanegelong ntle le thekgo. |

| 3.2: DITUMATLHAKA | |
|---------------------|--|
| MAIKEMIŠETŠO | <ul style="list-style-type: none"> O bopa mantšu a šomiša medumo yeo e rutilwego |
| TIRAGATŠO | <ul style="list-style-type: none"> Dira se ka Beke 5 goba 6, ka Mošupologo ka nako ya thuto ya mongwalo |
| MOŠOMO | <ul style="list-style-type: none"> Botša barutwana gore ba bule letlakala leo le hlwekilego ba ngwale: Moleko wa ditumahlaka Sa go latela, laetša baithuti go phutha lephephe ka bogare, le go ngwala dinomoro 1-10 ka go lanngela, kemoka ba ngwale 11 – 20 go thoma bogareng bja letlakala. Hlalosetša baithuti gore o tlo bitša nomoro ke moka o bitše modumo goba lentšu. Ba swanetše go ngwala modumo woo goba lentšu kgauswi le nomoro yeo. Ge baithuti ba sa kgone go ngwala modumo goba lentšu ba swanetše go thala mothalo o mokopana kgauswi le nomoro. Tlwaetša baithuti go homola ka nako ya meleko, le gore ba se lebelele mešomo ya ba bangwe. Dira lenaneo la medumo e 10 le mantšu a 10 ao o tlo a bitšago. Netefatša gore medumo yeo e rutilwe ka moka. Ka morago ga moleko tšea dipuku tša baithuti gore o tle o di swaye. Leka moithuti o mongwe le o mongwe o šomiša rubriki ya ka mo fase |

| RUBRIKI | LEGATO LA 1 TEKANYETŠO 1-2 MEPUTSO 1-5 | LEGATO LA 2 TEKANYETŠO 3-4 MEPUTSO 6 - 10 | LEGATO LA 3 TEKANYETŠO 5-6 MEPUTSO 11 - 15 | LEGATO LA 4 TEKANYETŠO 7 MEPUTSO 15 - 20 |
|---------|--|---|--|--|
| | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e 1-5. | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e 6-10. | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e 11-15 | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e16-20. |

| 3.3: DITUMATLHAKA / GO BALA | |
|-----------------------------|--|
| MAIKEMIŠETŠO | <ul style="list-style-type: none"> O lemoga ditumammogo tša tumatlhaka ya go tswakwa le ditumammogo tša tumatlhaka ya tlhakapedi O balela godimo go tšwa pukung ya legato leo le mo lekanego. O šomiša mantšupono, ditumatlhaka, bokgoni bja go kwešiša popego le pileletšo ya medumo. |
| TIRAGATŠO | <ul style="list-style-type: none"> Se se ka dirwa neng kapa neng go tloga go Beke 6 go ya go Beke 8 Dira se ka nako ya go bala ka sehlopha sa go hlhlwa |
| MOŠOMO | <ul style="list-style-type: none"> Ka nako ya go bala ka sehlopha sa go hlhlwa, bitša baithuti ka o tee ka o tee gore batle ba go balele. Thoma ka go kgopela moithuti gore a bale lenaneo la medumo le mantšu ao a šomišago ditumammogo tswakanywa tšeo ba swanetšego go di tseba. mohl: tšh, tsh, mph, ng, th, tšhela, tshele, mphato, ngapa, ngaya, thaba. Sa go latela kgopela moithuti gore a bale sengwalwa sa legato leo le lekanetšego. Netefatša gore sengwalwa se na le mantšu a go bileletšega. Leka moithuti o šomiša rubriki ya ka mo fase. |

| RUBRIKI | LEGATO LA 1 TEKANYETŠO 1-2 | LEGATO LA 2 TEKANYETŠO 3-4 | LEGATO LA 3 TEKANYETŠO 5-6 | LEGATO LA 4 TEKANYETŠO 7 |
|--|--|---|--|---|
| O LEMOGA DITUMAMMOGO TŠA TUMATLHAKA YA GO TSWAKWA LE DITUMAMMOGO TŠA TUMATLHAKA YA THLAKAPEDI | Moithuti o palelwa ke go bala medumo le mantšu gabotse. | Moithuti o bala e mengwe ya medumo le mantšu gabotse | Moithuti o bala bontši bja medumo le mantšu gabotse | Moithuti o bala medumo le mantšu ka moka gabotse |
| THELELO | Moithuti o bala ka go šia, o a ema ge a fihla go mantšu ao a sa a tsebego goba o fofa mantšu ao a sa a tsebego, o bušeletša mantšu goba mafokwana. | Moithuti o bala a fela a ema goba go šia. Moithuti go ba le moo a palelwago ke go feta. | Moithuti o a bala eupša o fela a ema mola le mola a kgaola thelelo. Moithuti o fela a palelwa ke mantšu a itšego goba popego ya lefoko. | Moithuti o bala ka thelelo a fela a ema. Moithuti o kgona go iphošolla ge a bala mantšu a bothata goba lefoko la popego e thata. |
| BOKGONI BJA GO BILELETŠA MEDUMO | Moithuti o hloka thekgo e kgolo ya tumatlhaka go tšwa go morutiši gore a kgone go bala mantšu ao a sa a tsebego. Moithuti o palelwa ke go kgaogantšha mantšu ka dinoko goba medumo. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a mmalwa a go tšwelela kgafetšakgafetša. | Moithuti o leka go šomiša tumatlhaka go bala mantšu ao a sa a tsebego eupša o hloka thekgo ya morutiši. Moithuti o kgona go kgaogantšha mantšu ka dinoko le medumo ka thušo ya morutiši. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a mangwe a go tšwelela kgafetšakgafetša. | Moithuti o šomiša tumatlhaka le dinoko go bitša medumo ya mantšu ao a sa a tsebego, eupša o fela a hloka thušo ya go kopantšha medumo go bopa mantšu. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a mantši a go tšwelela kgafetšakgafetša. | Moithuti o šomiša tumatlhaka le dinoko go bitša medumo ya mantšu ao a sa a tsebego, ebile o kgona go kopantšha medumo go bopa mantšu. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a rutilwego ka moka a go tšwelela kgafetšakgafetša. |

| 3.4: MONGWALO/ GO NGWALA | |
|---------------------------------|---|
| MAIKEMIŠETŠO | <ul style="list-style-type: none"> O netefatša tshwano le tekanetšo: bogolo bja ditlhaka tše dinnyane le ditlhaka tše dikgolo lentšung. O ngwala temana e 1 goba tše 2 ka maitemogeleo a gagwe goba ditiragalo. O šomiša maswaodikga gabotse. |
| TIRAGATŠO | <ul style="list-style-type: none"> Dira se o šomiša dithuto tša go ngwala tša dibeke 3-4, dibeke 5-6, goba dibeke 7-8. |
| MOŠOMO | <ul style="list-style-type: none"> Dira mešomo ya go ngwala go swana le mehleng. Tšea dipuku tša baithuti ka morago ga tikologo ya go ngwala. Dira teko ya moithuti ya Mongwalo le Go ngwala o šomiša rubriki ya ka mo fase. |

| RUBRIKI | LEGATO LA 1 TEKANYETŠO 1-2 | LEGATO LA 2 TEKANYETŠO 3-4 | LEGATO LA 3 TEKANYETŠO 5-6 | LEGATO LA 4 TEKANYETŠO 7 |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| MONGWALO: Go swana | Moithuti o sa palelwa ke go lekanetša ditlhaka. Ditlhaka tše dingwe ke tše dikgolo kudu ebile ga go bonale phapano magareng ga ditlhakakgolo le ditlhaka tše dinnyane. | Morutwana o kgona go lekanetša ditlhaka eupša maletere e sa le a magolo. Go na le phapano magareng ga ditlhakakgolo le ditlhaka tše dinnyane. | Moithuti o kgona go lekanetša ditlhaka le ditlhaka ke tša bogolo bjoo bo lekanego. Go na le phapano magareng ga ditlhakakgolo le ditlhaka tše dinnyane. | Moithuti o ngwala ditlhaka tša go lekanela ka bogolo bjoo bo lekanego. Go na le phapano e hlakilego magareng ga ditlhakakgolo le ditlhaka tše dinnyane. |
| GO NGWALA: BOMMAKGONTHE | Go bothata go kwešiša kgopolo ya moithuti goba kgopolo ga se ya mmakgonthe – o kopisitše mohlala wa morutiši. | Kgopolo e a kwišišega ebile ke ya mmakgonthe, le ge e le gore e swana le mohlala. | Kgopolo ke ya mong ebile ke ya mmakgonthe. | Kgopolo ke ya mong, ke ya mmakgonthe ebile e laetša bokgoni. |
| GO NGWALA: BOTELELE LE POPEGO | Sengwalwa se na le mafoko a ka fase ga 6 goba mafoko ga se a ngwalwa ka ditemana tše 2. | Sengwalwa se na le bonnyane mafoko a 6-7. Mafoko ga se a ngwalwa ka ditemana tše 2. | Sengwalwa se na le mafoko a 6-7. Mafoko a ngwadilwe gabotse ka ditemana tše 2. | Sengwalwa se na le mafoko a 8. Mafoko a ngwadilwe gabotse ka ditemana tše 2. |
| GO NGWALA: MASWAODIKGA | Moithuti o palelwa ke go šomiša ditlhakakgolo le dikhutlo gabotse le ka nako tšohle. | Moithuti o šomiša ditlhakakgolo le dikhutlo gabotse eupša o palelwa ke maswaodikga a mangwe. | Moithuti o šomiša maswaodikga ao a a rutilwego ka moka gabotse le ge e le gore o fela a dira diphošo. | Moithuti o šomiša maswaodikga ao a rutilwego gabotse ebile ga dire diphošo gantši. |